



Province of the
EASTERN CAPE
EDUCATION

SESOTHO HOME LANGUAGE LESSON PLAN EXEMPLARS

GRADE 2
TERM 4
2009



Province of the
EASTERN CAPE
DEPARTMENT OF EDUCATION
CURRICULUM SECTION

NOTE TO SCHOOL MANAGEMENT TEAMS AND TEACHERS IN THE FOUNDATION PHASE

The exemplar Literacy Lesson Plans for **Grade 1 teachers** had been developed by the Provincial and District Foundation Phase Curriculum Advisors and Foundation Phase teachers as well. This is intended to support teachers in the Planning, Teaching and Assessment process for Term 4.

The contents include the 3 Learning Programmes (Literacy, Life Skills and Numeracy) in an integrated, flexible and very user friendly manner. The lesson plans provide specific content and context which should guide the teacher in the planning process.

We trust that these support materials will provide the necessary clarity and guidance for teachers to manage the NCS implementation process successfully and confidently.

It is the responsibility of the School Management Team to monitor and support teachers in the use of these resources. The teachers are responsible for using these resources to manage the Planning, Teaching and Assessment process successfully in the classroom. These are **exemplars** that are aligned to National Policies and prescripts and teachers are encouraged to use and adapt these lessons to suit the needs and context of the learners and the school.

If schools need more clarity and guidance on the use of these Resource Materials the District and Provincial Offices can be contacted.

We trust that every school will now be better equipped to improve learner performance in the Foundation Phase.

Yours in Quality Education

Dr T Reddy

CES: ECD/Foundation Phase: Head Office: Zwelitsha

INTRODUCTION

The Eastern Cape Department of Education, Curriculum Chief Directorate in collaboration with the District Curriculum Advisors developed this document to support teachers in planning for teaching, learning and assessment for effective implementation of the National Curriculum Statement (NCS) and the Foundations for Learning (FFL) in the Foundation Phase

The Home Languages, Afrikaans, English, IsiXhosa and SeSotho deal with the holistic development of the child, socially, emotionally, personally and physically. Language is of utmost importance in learners lives. It is the means of communication and conversation. No Learning Area (LA) can be taught without the use of language. So it is necessary for learners to master all aspects of language usage. This includes the ability to talk clearly, fluently and to express themselves without ambiguities; to listen with ease and understanding and to express clearly their thoughts **orally** and in **writing**. It also includes the ability to the **Listening, Speaking, Reading and Writing** in order to enrich their own lives and the lives of others.

This document serves to assist teachers to pace teaching, learning and assessment in Afrikaans, English, IsiXhosa and SeSotho Home Languages for Grades 1- 3, starting from Grade R in IsiXhosa and English First Additional Language (FAL) for Grade 3. A Work Schedule for term 4 has been developed in Learner Attainment Targets (LAT) documents. Integration of Assessment Standards has been done for the teachers. Planning accommodates Formal Assessment Tasks (FATs) and Learner Attainment Targets (LAT) as indicated in the Afrikaans, English, IsiXhosa, SeSotho Home Languages and First Additional Language (FAL) LAT documents available in all the Foundation Phase schools. Lesson plan exemplars can be adapted and refined so that they meet the needs and the context of the learner. The resources that are indicated are a guide. Teachers are at liberty to use other relevant material. The contact time for Literacy Learning Programme is 1 hour 50 minutes **daily** for **Grade 1**(10mins for FAL), 1hr 50mins for **Grade 2** (20 mins for FAL) 2hours for **Grade 3** (30 mins for FAL). 5 hours 15 minutes **weekly** for the learners and 7 hours weekly for the teachers (1 hr 45 mins for preparations) according to FFL. All the aspects of Literacy have separate time on daily basis, for example **Drop All and Read** for 30 minutes. This time allocation for Literacy must be adhered to.



Moralo wa mosebetsi sehlopha sa bobedi

Kota re	Dibe ke	Sephetho sa thuto le maemo a tekolo	Kgokahanyo	Dikahare	Disebediswa	Tsela tsa ho lekola	Tsela tsa ho ruta le ho bala
4	1 & 2	<p><u>LO:1</u>Ho mamela</p> <p>AS:1Ho mamela ka hloko nako e telele o be o arabe ka tatellano ho latela melao eo o e neilweng.</p> <p>AS:3O mamela dipale,dithothokiso, dipina le puo ya molomo ka thahasello a bontsha kutlwisiso.</p> <p>3.4O hokahanya dintlha ka taetellano le maikutlo ka puo ya molomo.</p> <p>3.5O araba dipotso ka puo ya molomo</p> <p>3.6O hlalosa maikutlo ka puo ya molomo a hlalosa mabaka</p> <p><u>LO 2:Ho Bua</u></p>	<p><u>Bonono Le Botjhaba</u></p> <p><u>LO:2</u></p> <p><u>Drama(Papadi)</u></p> <p>AS:1Ba hlalosa maikutlo ka ho bapala pale kapa ketsahalo</p> <p><u>Mmino</u></p> <p>AS:1Ba hlokomela maemo mme ba bina dipina dipina maamong a fapaneng.</p> <p><u>Mmetse</u></p> <p><u>LO:4Ho kala</u></p> <p>As:6Ba hlokomela matsatsi a bohlokwa</p>	Ha reketekeng	<p>Papetlwa</p> <p>Postara ya dijo</p> <p>Dimpampiri</p> <p>Crayons</p> <p>Dipene</p> <p>Buka ya Moithuti</p> <p>Sefate sa keresemese.</p> <p>Dimpho</p> <p>Dikarete</p> <p>Ntate Keremese</p>	<p><u>Tsela</u></p> <p>Puo-molomo</p> <p>Dipuisano</p> <p>Written Responses</p> <p>Play Activities</p> <p>Drama</p> <p><u>Mekgwa</u></p> <p>Moithuti</p> <p>Metswalle</p> <p>Morutabana</p> <p>Sehlopha</p>	<p>-Ba qoqelwa pale ka letsatsi la keresemese.</p> <p>-Morutabana le baithuti bala pale ba e balla hodimo.</p> <p>-Morutabana le baithuti ba qoqa ka ditshwantsho tsa letsatsi la keresemese,ba bitsa dintho tse hlahellamng ha morutabana a ngola tlapangolong.</p> <p>-Ba bala mantswe a ngotsweng tlapangolong.</p> <p>-Baithuti ba etsa ba be ngole dikarete.</p> <p>-Ba dula ka dihlotshwana ba qoqa ka letsatsi la keresemese.</p> <p>-Ba ngola dipolelo ka seo ba</p>

	<p>AS:4Ho nka karolo phaphosing ya boithutelo le puisano ho ya ka dihlotshwana.</p> <p>4.2Ho nka karolo a be a botse dipotso tse nepahetseng.</p> <p>4.6Ho botsa dipotso bakeng sa tlhakisetso le tsebo.</p> <p>4.7Ho araba dipotso.</p> <p><u>LO:3Bala O Senola</u></p> <p>AS:1Sebedisa dithusa thuto ho etsa moelelo.</p> <p>1.3Bontsha boikarabelo ba hao ho dingolwa le dithusathuto.</p> <p>AS 2Etsa moelelo wa mokotaba wa tse ngotsweng.</p> <p>2.1A ipalle kapa a bale le morutabana.</p> <p>2.3A bala mokotaba o nang le moelelo o bonolo kapa o thata(jk dibuka tse nang le dipale tsa nnete</p> <p>Ditumediso le memo a be a bale mantswe.</p>	<p>almanakeng.</p> <p>-mekete ya tumelo.</p>			<p><u>Disebediswa</u></p> <p>Observation Sheet</p> <p>Rubric</p> <p>FAT-1</p>	<p>ithutileng sona.</p> <p>-Ba phatlalatsa dingolwa tsa bona.</p> <p>-Ba ngola dipolelo ba sebedisa makopanyi.</p> <p>-Ba tla peleta mantswe ha morutabana a ba bitsetsa.</p> <p>-Ba araba dipotso.</p> <p>-Baithuti ba bina dipina tsa keresemese.</p> <p>-Bana ba bapala dipapadi tsa Keresemese.</p>
--	---	--	--	--	---	---

	<p><u>LO4:Ho Ngola</u></p> <p>AS:2Ngola ho latela sepheo ka mekgwa e fapaneng.</p> <p>2.2O ngola melaetsa ya dikarete le mangolo.</p> <p>AS:4Ba phatlalatsa dingolwa tsa bona.</p> <p>4.1Ba arolelana mosebetsi le ba bang ka ho balla hodimo kapa ho phatlalatsa ka phaphosing.</p> <p>AS:5Bop[a mantswe a tla peletwa a be a balwe ke ba bang.</p> <p>5.2Ba peleta mantswe ka nepo.</p> <p>5.5O ikahela polokelo ya mabitso,o hlahloba mopeleto le moelelo a sebedisa bukana ya mantswe.</p> <p><u>LO:5Nahana O Batla Mohlodi Wa Taba</u></p> <p>AS:3Sebedisa puo ho fuputsa.</p> <p>3.1O botsa dipotso a be a battle ditlhaloso</p>					
--	--	--	--	--	--	--

	<p><u>LO:6Ka le Tshebediso Ya Puo.</u></p> <p>AS:2Sebedisa mantswa</p> <p>2.2Peleta mantswa a tlwaelehileng ka nepo.</p> <p>2.4Sebedisa bukantswe ho netefatsa mopeleto.</p> <p>AS:3Sebetsa ka dipolelo</p> <p>3.1Sebedisa makopanyi</p> <p>AS:5Sebedisa puo ka ho:</p> <p>5.1Sebedisa puo e nepahetseng ya puisano.</p> <p><u>LO:1Ho mamela</u></p> <p>AS:3O mamela dipale,dithothokiso,dipina le puo ya molomo ka thahasello a bontsha kutlwisiso.</p> <p>3.1O mamela sehlooho</p> <p>3.2O mamela dikateng</p> <p>3.3O noha se tla etsahala</p> <p>3.6O hlalosa maikutlo ka puo molomo a hlalosa mabaka.</p>					<p>-O sebedisa poustara ho fumana tlhalosa e phethahetseng.</p>
--	--	--	--	--	--	---

4	3-4	<p>AS:4O Mamela ka thabo a araba ka mokgwa o kgethelehileng dilotho le metlae.</p> <p><u>LO:2Ho Bua</u></p> <p>AS:2O mamela ka thabo a araba ka mokgwa o kgethehileng dilotho o be o bope mantswe ka ho bapala.</p> <p><u>LO:3Bala O Senola</u></p> <p>AS:1Sebedisa dithusathuto ho etsa moelelo.</p> <p>1.1Hlalosa ho ya bokantle ba buka hore na pale e bua ka eng.</p> <p>AS:3A hlokomela ditlhaku le mabitso a ntshe moelelo dingolwang tse telele(mohlala-dipale)</p> <p>3.1A bala ka potlako le ka bolokolohi</p> <p>3.2A balla hodimo a bile a sebedisa tsela e nepahetseng ya ho bua le modumo</p> <p>AS:5A balla tsebo le boithabiso.</p>	<p><u>Thekenoloji</u></p> <p><u>Moralo</u></p> <p>LO:1</p> <p>AS:1Ho kgetha disebediswa tse loketsing ho bopa le ho etsa diboptjwa.</p>	Diphoofolo Tse Hlaha	<p>Postara</p> <p>Papetlwa</p> <p>Papetlwana</p> <p>Dikere</p> <p>Dimpampiri</p> <p>Dibuka</p> <p>Buka ya ho bala</p>	<p>Mekgwa</p> <p>Moithuti ka boyena</p> <p>Metswalle</p> <p>Morutabana</p> <p>Tsela</p> <p>Puomolomo</p> <p>Play Activities</p> <p>Drama</p> <p>Written Responses</p> <p>Disebediswa</p> <p>Observation Sheet</p> <p>Rubric</p>	<p>-Baithuti ba hlahisa maikutlo,tsebo le boiphihlelo ba bona ka poustara.</p> <p>-Ba ngola mantswe a matjha.</p> <p>-Ba etsa mopeleto le banka ya mantswe le bukantswe.</p> <p>-Ba ngola dipolelo.</p> <p>-Ba bala seratswana. Le morutabana kapa pale e monate kapa tshomo</p> <p>-Ba bala ba le bang</p> <p>-Bana ba bolela sehloho.</p> <p>-Ba ntsha maikutlo a bona.</p> <p>-O tla kgutsufatsa pale a kgettha dintlha tsa bohlokwa a di buwe a be a di ngole</p> <p>-Ba araba dipotso ka seratswana</p> <p>-Ba ngola dipale tsa bona ba etse dibuka.</p> <p>-Ba etsa dithothokiso le dilotho.</p> <p>-Ba bapala dipapadi ka di</p>
---	-----	--	---	-------------------------	---	---	---

	<p>5.1Ho bala pale ka ditshwantsho.</p> <p>5.4Ho bala mefuta ya dingolwa ya dipale tseo e seng tsa nnete.</p> <p><u>LO:4Ho Ngola</u></p> <p>AS:1Ho sebedisa mongolo wa mathomo ho bontsha mekgwa ya ho ngola.</p> <p>1.3Ho kgetha sehlooho seo a tlang ho se ngola se maemong a dilemo tsa hae.</p> <p>AS:3Ho ikgopotsa ho ngola</p> <p>3.2Ba hlahloba mongolo,ba ntsha kapa ba eketsa mantswe ba hlahlobisisa mopelete le tshebediso ya matshwao a puo.</p> <p>AS:4Ba phatlalatsa dingolwa tsa bona ka phaposing.</p> <p>4.2Ba iketsetsa dibuka.</p> <p>AS:6Re tseba hona ngwana a:</p> <p>6.5Sebedisa tsela e nepahetseng ya ho qala ho pheta le ho qetela(ke tshomo ka mathetho.</p> <p><u>LO:5Nahana O Batla Mohlodi Wa</u></p>				FAT-2	tshomo:mohlala Diphoofolo di kgetha morena wa tsona.
--	---	--	--	--	-------	--

		<p><u>taba</u></p> <p>AS:O sebedisa puo ka ho nahana le ho tsepamisa puo ka ho tsepamisa puo ka ho:</p> <p>2.1Utwisisa ho sebedisa puo,mme a hlahlamanye dintlha ka nepo(mohlala-lebaka le sepheo)</p> <p><u>LO:6Kaho Le Tshebedisa Ya Puo</u></p> <p>AS:1Bapisa medumo mantsweng le ditlhakung ka ho:</p> <p>1.1Sebedisa difoniki ho peleta mantswa a sa tlwaelehang.</p> <p>AS:6Sebedisa puo e nepahetseng,ka kakaretso jk ditho tsa puo,diratswana le matshwao a puo.</p>					
4	5-6	<p><u>LO:1Ho Mamela</u></p> <p>AS:2bontsha ho mamela le tlhompho ho motho ya buang,o arabe o be o botse dipotso bakeng sa tlhakisetso,o hlahise maikutlo a hao ho seo o se utlwileng haeba ho hlokeha.</p> <p>AS:5Nswana o mamela sebui seo a sa se boneng(mohala,a arabe</p>	<p><u>Diphuputso Tsa Mahlae</u></p> <p><u>Tjhebisiso</u></p> <p>LO:1</p> <p>AS:1.2Ba sebedisa mefuta e fapaneng ya ho buisana.</p>	Dipalangwanng	Dimpampiri Postara Makasine Dikere	Tsela Puomolomo Tse ngolwang <u>Mekgwa</u> Moithuti	<p>-Morutabana o balla bana seratswana.</p> <p>-Ba bala hong le morutabana</p> <p>-Ba bala ba le bang tlasa tataiso ya morutabana.</p> <p>-Ba araba dipotso</p> <p>-Ba ntsha maikutlo a bona(ba</p>

	<p>dipotso le ditaelo)</p> <p><u>LO:2Ho Bua</u></p> <p>AS:4O nka karolo phaposing ya boithutelo le puisano ho ya ka dihlotshwana ka:</p> <p>4.4Ho bontsha tlhompho ditokelong tsa ba bang le maikutlong a ba bang,</p> <p>4.5Ho nehana ka puo bakeng sa mosebetsi wa sehlopha sa hae.</p> <p><u>LO:3Bala O Senola</u></p> <p>AS:1Sebedisa dithusa-thuto ho etsa moelelo.</p> <p>1.1Hlalosa ho ya ka bokantle ba buka hore na pale e bua ka eng.</p> <p>1.2Ho ya ka dintshwantsho,dingolwa le dipapatso.</p> <p>-Hlalosa melaetsa ya bohlokwa.</p> <p>-Qolla sepheo,bamamedi le hore na difumaneha ka mefuta ofe.</p> <p>AS:2Etsa moelelo wa mokotaba</p>	<p><u>Bonono Le Botjhaba</u></p> <p>AS:2O sebedisa diketsahalo tse hlaha bophelong ba hae</p>			<p>Metswalle</p> <p>Morutabana</p> <p>Disebediswa</p> <p>Observation</p> <p>Sheet</p> <p>Rubric</p>	<p>bua)</p> <p>-Ba sebetsa ka dihlopha ba qoqa ka mosebetsi ya dipalangwang ba be ba fane ka tlaleho.</p> <p>-Ba kgetha mofuta ka nngwe mme ba bua ka wona</p> <p>-Ba ngola maikutlo a bona.</p> <p>-Ba etsa dibukana tsa bona.</p> <p>-Ba kgetha malatodi seratsaneng.</p> <p>-Ba etsa kerafo.</p>
--	--	---	--	--	---	---

	<p>wa tse ngotsweng</p> <p>2.1A ipalle kapa a bale le morutabana</p> <p>2.2A bala melawana e bonolo ka phaposing ya borutelo</p> <p>2.3A bala mokotaba o nang le moelelo o bonolo kapa o thata(mohlala:dibuka tse nang le pale tsa nnete,ditumediso le memo,a be bale mantswe.</p> <p><u>LO:4Ho Ngola</u></p> <p>AS:1Sebedisa mongolo wa mathamo ho bontsha mekgwa ya ho ngola.</p> <p>1.1Ho nka karolo sehlotshwaneng.</p> <p>1.2Ho abelana maikutlo le ba bang mmoho le morutabana.</p> <p>1.3Ho kgetha sehloho seo a tlang ho se ngola se maemong a dilemo tsa hae.</p> <p>AS:7Ngola ka potlako le ka makgethe ka ho:</p> <p>7.1Sebedisa disebediswa tsa ho</p>				FAT-3	
--	--	--	--	--	-------	--

	<p>ngola ka nepo.</p> <p>7.2Bopa mabitso a bonolo ka nepo</p> <p>LO:5Nahana O Batla Mohlodi Wa taba</p> <p>AS:2Sebedisa puo ho nahana le ho tsepamisa maikutlo ka ho:</p> <p>2.3Hlokomela tse tshwanang le tse sa tshwaneng.</p> <p><u>LO:6Kaho Le Tshebedisa Ya Puo</u></p> <p>AS:1Bapisa medumo mantsweng le ditlhakung ka ho:</p> <p>1.1Sebedisa difoniki ho peleta mantse a sa tlwaelehang</p>					
--	--	--	--	--	--	--

4	7-8	<p><u>LO:1Ho mamela</u></p> <p>AS:1Mamela ka hloko nako e telele o be o arabe ka tatellano ho latela melao eo o e nehilweng.</p> <p>AS:2Bontsha ho mamela le tlhompheho ho motho ya buang,o arabe o be o botse dipotso bakeng sa tlhakisetso,o hlakise maikutlo a hao ho seo o se utlwileng haeba ho hlokeha.</p> <p><u>LO:2Ho Bua</u></p> <p>AS:1Itlhalose bowena le tse potileng</p> <p>AS:4Ho nka karolo phaposing ya boithutelo le puisano ho ya ka dihlotshwana ka:</p> <p>4.4Ho bontsha hlompheho ditokelong tsa ba bang le maikutlong a ba bang</p> <p>4.7Ho araba dipotso</p> <p><u>LO:3Bala O Senola</u></p> <p>AS:1Sebedisa dithusathuto ho etsa moelelo</p> <p>1.2Ho ya ka</p>	<p><u>Metse</u></p> <p>LO:4Ho kala</p> <p>AS:6Ho hlalohanya le ho bapisa boima,botelele le mekedikedi.</p> <p><u>Mahlale A Kgwebo Le</u></p> <p><u>Tsamaiso</u></p> <p>LO:1Tsa Moruo</p> <p>AS:3Ho bala le ho hlokomela theko</p> <p>AS:4O bala tjhentjhe ha o qeta ho reka</p>	Kgwebo	<p>Dibuka</p> <p>Dipapetlwa</p> <p>Dibuka</p> <p>Ditshwantsho</p> <p>Dipapetlwana</p> <p>Makasine</p> <p>Dikere</p> <p>Boka</p>	<p><u>Tsela</u></p> <p>Dipuisano</p> <p>Written responses</p> <p>Metako</p> <p>Dipotso</p> <p>Tshwantshis o</p> <p><u>Mekgwa</u></p> <p>Ka dihlopha</p> <p>Morutabana</p> <p>Mothuti ka boyena.</p> <p>Motswalle</p> <p><u>Disebediswa</u></p> <p>Rubric</p> <p>Checklist</p> <p>Rating Scale</p>	<p>1Morutabana o kgetha pale e monate e tla bua ka kgwebo.</p> <p>2.Morutabana le baithuti ba bala mmoho ba sebedisa papetlwa e ngotsweng pale.</p> <p>3.Baithuti ba bala ba le bang tlasa tataiso ya morutabana.</p> <p>4.Ba ikahela tlotlontse.</p> <p>5Baithuti ba bua ka mofuta ya dintho tse rekiswang.</p> <p>6Morutabana o ngola mantswe a matjha tlapangollong.</p> <p>7Baithuti ba bala mantswe a matjha ba be ba a ngole dibukeng tsa bona.</p> <p>8.Morutabana a ka sebedisa ditshwantsho ho fana ka moelelo.</p> <p>9.Ba seha ba bile ba bapisa ditshwantsho le mantswe,ba di mane ha tlapangollong.</p> <p>11.Ba arolelana mosebetsi le ba bang ka dihlotshwana tseo ba ikgethelang tsona ba nto ngola.diratswana ka ho</p>
---	-----	---	---	--------	---	---	--

	<p>ditshwantsho,dingolwa le dipapatso.</p> <p>AS:3A hlokomela ditlhaku le mabitso a ntshe moelelo dingolweng tse telele,</p> <p>Mohlala-dipale</p> <p>3.1A bala ka potlako le ka bolokolohi3.2A balla hodimo a bile a sebedisa tsela e nepahetseng ya ho bua le modumo</p> <p>3.3A latela tshebediso e nepahetseng ya kaho ya mantswe le kutlwisiso a bile a lepa ho etsa moelelo</p> <p>3.4A latela tsela e nepahetseng ya ho bala,a phetapheta,a phomola a bile a pheta mabitso pele a balla hodimo</p> <p><u>LO:4Ho Ngola</u></p> <p>AS:2Ngola ho latela sepheo ka makgwa e fapaneng.</p> <p>2.2Ngola melaetsa ya dikarete le mangolo.</p>					<p>fapafapana.</p> <p>12.Ba iketsetsa dibuka tsa bona,di balwe ke ba bang</p> <p>13.Ba ikahela ba be ba bale pokello ya mabitso.</p> <p>14Ba bina ka diphofolo ba etse le dithothokiso</p>
--	--	--	--	--	--	--

		<p><u>LO:5Nahana O Senola</u></p> <p>AS:3Sebedisa puo ho fuputsa</p> <p>3.2Fana ka diphetho le boikgethelo,</p> <p>3.4Sebedisa mekgwa e bobebe ho fumana le ho ngola diphuputso</p>				FAT-4	
4	9	ANNUAL NATIONAL ASSESSMENTS!					



Grade 2 Lesson Plans Term4 -SESOTHO

Week 1-2

Dikahare:Ha re ketekeng

Sehloho:Letsatsi la kerese mese

LO:1Ho mamela

AS:1Ho mamela ka hloko nako e telele o be o arabe ka tatellano ho latela melao eo o e neilweng.

AS:3O mamela dipale,dithothokiso, dipina le puo ya molomo ka thahasello a bontsha kutlwisiso.

3.4O hokahanya dintlha ka tatetellano le maikutlo ka puo ya molomo.

3.5O araba dipotso ka puo ya molomo

3.6O hlalosa maikutlo ka puo ya molomo a hlalosa mabaka

LO 2:Ho Bua

AS:4Ho nka karolo phaphosing ya boithutelo le puisano ho ya ka

Tsela tsa ho ruta le ho bala

1.Morutabana o dutse le baithuti ba qoqa ka ditshwantsho tse latelang:

LETSATSI LA KERESMESE



dihlotshwana.

4.2Ho nka karolo a be a botse dipotso tse nepahetseng.

4.6Ho botsa dipotso bakeng sa tlhakisetso le tsebo.

4.7Ho araba dipotso.

LO:3 Bala O Senola

AS:1Sebedisa dithusa thuto ho etsa moelelo.

1.3Bontsha boikarabelo ba hao ho dingolwa le dithusathuto.

AS 2Etsa moelelo wa mokotaba wa tse ngotsweng.

2.1A ipalle kapa a bale le morutabana.

2.3A bala mokotaba o nang le moelelo o bonolo kappa o thata(jk dibuka tse nang le dipale tsa nnete

Ditumediso le memo a be a bale mantswe.

LO4: Ho Ngola

AS:2Ngola ho latela sepheo ka



Shopping



Christmas Tree



mekgwa e fapaneng.

2.2O ngola melaetsa ya dikarete le mangolo.

AS:4Ba phatlalatsa dingolwa tsa bona.

4.1Ba arolelana mosebetsi le ba bang ka ho balla hodimo kapa ho phatlalatsa ka phaphosing.

AS:5Bopa mantswa a tla peletwa a be a balwe ke ba bang.

5.2Ba peleta mantswa ka nepo.

5.5O ikahela polokelo ya mabitso,o hlahloba mopeleto le moelelo a sebedisa bukana ya mantswa.

LO:5Nahana O Batla Mohlodi Wa Taba

AS:3Sebedisa puo ho fuputsa.

3.1O botsa dipotso a be a battle ditlhaloso

LO:6Ka le Tshebediso Ya Puo.

AS:2Sebedisa mantswa

2.2Peleta mantswa a tlwaelehileng

Christmas Tree

Christmas Dress



u12759437 fotosearch.com



Christmas dress



Mohlape wa dinku

An Angel

ka nepo.

2.4 Sebedisa bukantswe ho netefatsa mopeleto.

AS:3 Sebetsa ka dipolelo

3.1 Sebedisa makopanyi

AS:5 Sebedisa puo ka ho:

5.1 Sebedisa puo e nepahetseng ya puisano.



Jesus is born!



Father Christmas



Dijo tse monate



Presents



Presents



Dijo tse monate

Dijo

-Morutabana mmoho le bana ba bala pale

Letsatsi La Keresemese

Keresemese ke letsatsi leo bakreste ba ketekang ka lona tswalo ya morena Jesu. E ketekwa ka la 25 tsa Tshitwe selemo.

Pele ho keresemese re etsa ditokisetso tse latelang. Bomme ba hlwekisa malapa a bona, ka ho dila. Ho rekwa dijo tsa mefuta-futa tse monate, tse loketseng le tsatsi. Bana ba rekelwa diphahlo tse ntle. Bana bay a ikwetlisa dikerekeng tsa bona ka ho fapana le malapeng. Ba kgabisa matlo a bona le dikerekeng. Ba kgabisa matlo a bona le dikerekeng.

Pele ho uwa kerekeng ho hlajwa dinku malapeng a mang.

Ka keresemese hosing malapa a mang a ya kerekeng, pele kereke etswa ho bapalwa papadi ya tswalo ya morena Jesu, ho balwa dimpho tsa bana tseo ba difilweng ntate Keresemese hong le dikarete. Mahaeng ho bapalwa dipapadi tsa mefuta-futa ho jewa le dijo tse monate. Bana ba bina pina tsa boithabiso ka keresemese.

Ka letsatsi lena la keresemese ha ho motho ya timanang, bana ba fuwa dijo malapeng kaofela. Ke letsatsi le

bohlokwa haholo.

--Morutabana o botsa bana dipotso ba ntsa maikutlo a bona.

-Baithuti le morutabana ba balla hodimo mmoho serwatswaneng.

-Baithuti ba bala seratswana ba le bang tlasa tataiso ya morutabana.

-Morutabana le baithuti ba ngola banka ya mantswe a matjha

-Baithuti ba ekentsa mantswe ho bukantswe tsa bona

-Baithuti ba bala mantswe a bankeng ya mantswe.

-Baithuti ba araba seratswana ba ngola dikarabo ka dipolelwana.

-Morutabana o neha baithuti mosebetsi wa dipolelo tse senang matshwao a puo.

-Baithuti ba bitsetswa mantswe ho hlahloba hore na ba kgona ho ngola ka nepo na

-Morutabana le bana ba etsa mokete wa letsatsi la tswalo la moithuti e mong ka phaposing a tswetsweng kgwedding yona eo.

-Etsa kerafo e bontshang baithuti dijo tse fumanehang ka letsatsi la kerese mese.

-Baithuti ba iketsetsa dibukana tsa bona.

-Baithuti ba kgetha mabitso ba a ngole ka ditlhaku tse kgolo.

-Ba kgethe maetsi seratswaneng.

-Bapala drama ka letsatsi la kerese mese.

Hlokomela: Morutabana o eletswa ho tadima moralo e meng ka dihlooho tse ding.

DISEBEDISWA

Ditshwantsho, dipapetlwa, dipapetlwana, dibuka, dipampiri, Sefate sa keremese, dimpho, dikarete, Ntate Keresemese, papetlwa ya dipina.

TSELA YA HO LEKOLA

<u>Mekgwa :</u>	<u>Tsela:</u>	<u>Disebediswa:</u>
Moithuti ka boyena,	Dipuisano, tse ngolwang	Rubric
Morutabana	Oral Responses	Observation Sheet
Metswalle	Drama	
Sehlopha	Test	

DITSHITA TSA HO ITHUTA:

- Re tseba sena ha moithuti asa nke karolo.
- A sa mamele nakwana e telele.
- A sa kgone ho bua hanhle.
- A tshaba ho bala
- A sa rate ho ngola

TJHEBO YA MORUTABANA:

- E be baithuti ba utlwisisa?
- Ba a mamela le ho bua?
- E be ba kgona ho fana ka dikarabo?

Week 3-4

Dikahare:Diphoofolo Tse hlaha

Sehloho:

LO:1Ho mamela

AS:1Ho mamela ka hloko nako e telele o be o arabe ka tatellano ho latela melao eo o e neilweng.

AS:3O mamela dipale,dithothokiso, dipina le puo ya molomo ka thahasello a bontsha kutlwisiso.

3.4O hokahanya dintlha ka taetellano le maikutlo ka puo ya molomo.

3.5O araba dipotso ka puo ya molomo


3.6O hlalosa maikutlo ka puo ya molomo a hlalosa mabaka

LO 2:Ho Bua

AS:4Ho nka karolo phaphosing ya boithutelo le puisano ho ya ka dihlotshwana.

4.2Ho nka karolo a be a botse

TSELA TSA HO BUTA LE HO BALA



Ha bana ba ntse ba tsamaya, ba bona mefuta ya diphoofolo. Tse ding di ne di ba makatsa, ha tse ding di ne di ba qabola.

-O sebedisa poustara ho fumana tlhalosa e phethahetseng.

-Baithuti ba hlahisa maikutlo,tsebo le boiphihlelo ba bona ka poustara.

<p>dipotso tse nepahetseng.</p> <p>4.6Ho botsa dipotso bakeng sa tlhakisetso le tsebo.</p> <p>4.7Ho araba dipotso.</p> <p><u>LO:3Bala O Senola</u></p> <p>AS:1Sebedisa dithusa thuto ho etsa moelelo.</p> <p>1.3Bontsha boikarabelo ba hao ho dingolwa le dithusathuto.</p> <p>AS 2Etsa moelelo wa mokotaba wa tse ngotsweng.</p> <p>2.1A ipalle kapa a bale le morutabana.</p> <p>2.3A bala mokotaba o nang le moelelo o bonolo kapa o thata(jk dibuka tse nang le dipale tsa nnete</p> <p>Ditumediso le memo a be a bale mantswe.</p> <p><u>LO4:Ho Ngola</u></p> <p>AS:2Ngola ho latela sepheo ka mekgwa e fapaneng.</p>	<p>-Ba ngola mantswe a matjha.</p> <p>-Ba etsa mopeleto le banka ya mantswe le bukantswe.</p> <p>-Ba ngola dipolelo.</p> <p><u>Leeto la ho ya serapeng sa diphoofolo</u></p> <p>Bana bana sekolo sekolo sa Lengopeng S.P.S. ba ne ba nkile leeto la ho ya serapeng sa diphoofolo.Motsamaisi wa baeti a ba bontsha dipho ofolo ka mefuta ya tsona,ditau,ditlou,ditshwene le dikudu.</p> <p>Motsamaisi a ba ruta tsela eo di phelang ka yona.Bana ba ne ba makalletse masene a diphoofolo tse ding.</p> <p>Ha ba se ba fihlile moo ho nang leletsa.Morutabana o ile a ba bontsha letsa leo a neng a barutile ka lona.Letsa ke le leng la matshwao a naha ya Afrika Borwa. Le na le maoto a mane. le</p> <p>lebelo ebile le tlola haholo.Letsa le ja jwang ebile lephela ha bohloko hobane le hloriswa ke tse ding diphoofolo,ke nama ya tsona jwaleka tau.</p> <p>Ke Phoofolo e ntle haholo e na le mmala o mosehla,le lesweu mpeng,e</p> <p>lebelo ebile le tlola haholo.Ka nako ya palla matsa a ya futuha.Diphoof</p>
--	--

2.5Ngola dithothokiso le dipina

AS:4Ba phatlalatsa dingolwa tsa bona.

4.1Ba arolelana mosebetsi le ba bang ka ho balla hodimo kapa ho phatlalatsa ka phaphosing.

AS:5Bopa mantswe a tla peletwa a be a balwe ke ba bang.

5.2Ba peleta mantswe ka nepo.

5.5O ikahela polokelo ya mabitso, o hlahloba mopeleto le moelelo a sebedisa bukana ya mantswe.

LO:5 Nahana O Batla Mohlodi Wa Taba


AS:3Sebedisa puo ho fuputsa.

3.1O botsa dipotso a be a batle ditlhaloso

LO:6 Ka le Tshebediso Ya Puo.

AS:2Sebedisa mantswe

2.2Peleta mantswe a tlwaelehileng ka nepo.



<p>2.4 Sebedisa bukantswe ho netefatsa mopeleto.</p> <p>AS:3 Sebetsa ka dipolelo</p> <p>3.1 Sebedisa makopanyi</p> <p>AS:5 Sebedisa puo ka ho:</p> <p>5.1 Sebedisa puo e nepahetseng ya puisano.</p>	<p>folo tse na di ata kapele.</p> <p>Sehlopha se seholo sa bolo e motopo(rugby) ya Afrika Borwa se rehelletswe ka phoofolo ena. Motsamaisi o ile a ba bitsetsa ho yena, mme aba tsebisa hore nako ya bona e fedile.</p> <p>-Ba bala seratswana le morutabana.</p> <p>-Ba bala ba le bang</p> <p>-Bana ba bolela sehloho.</p> <p>-Ba ntsha maikutlo a bona.</p> <p>-O tla kgutsufatsa pale a kgetha dintlha tsa bohlokwa a di buwe a be ngole</p> <p>-Ba araba dipotso ka seratswana</p> <p>-Ba ngola dipale tsa bona ba etse dibuka.</p> <p>-Ba etsa dithothokiso le dilotho.</p> <p>-Ba bapala dipapadi ka di tshomo:mohlala Diphoofolo di kgetha a</p> <p>Morena wa tsona.</p> <p>-Ba bapala phazele.</p> <p><u>Hlokomela:</u> Morutabana o eletswe ho tadima moralo e meng ka dihlo</p> <p>ho tse ding. Use are free to use as many resources as possible.</p>
<p><u>DISEBEDISWA:</u></p> <p>Dipapetlwa, dibuka, makasini, dikere, dipampiri, boka, poustara,</p>	

MAEMO A TEKOLO:


<u>Tsela</u>	<u>Mekgwa</u>	<u>Disebediswa</u>
-Dipuisano,	- Moithuti ka boyena	- Observation
-Tse ngolwang	-Moithuti le metswalle	-Rubric/
-	- Morutabana	-Rating Scale

DITSHITA TSA HO ITHUTA

- Re tseba sena ha moithuti asa nke karolo.
- A sa mamele nakwana e telele.
- A sa kgone ho bua hanhle.
- A tshaba ho bala
- A sa rate ho ngola

TJHEBO YA MORUTABANA

- E be baithuti ba utlwisisa?
- Ba a mamela le ho bua?
- E be ba kgona ho fana ka dikarab

<p>Week 5-6</p> <p>Dikahare:Dipalangwang</p> <p>Sehloho:Mefuta Ya dipalangwang</p> <p>Tsa mmila</p> <p>Tsa moyeng</p> <p>Tsa metsing</p> <p><u>LO:1 Ho Mamela</u></p> <p>AS:2bontsha ho mamela le tlhompho ho motho ya buang,o arabe o be o botse dipotso bakeng sa tlhaketso,o hlahise maikutlo a hao ho seo o se utlwileng haeba ho hlokeha.</p> <p>AS:5Ngwana o mamela sebui seo a sa se</p>	<p><u>Tsela tsa ho ruta le ho bala</u></p> <p><u>Seratswana</u></p> <p>Kgale,kgale batho ba ne ba sebedisa dipere,diese le maoto ho pheta maeto le ho fetisa melaetsa.Ho ne ho se dikoloi tsena tse teng mehleng ena ya kajeno.</p> <p>Mehleng ya kajeno ho na ho nale dipangwang tsa mefuta-futa tse sebediswang ho tloha sebakeng se seng ho ya ho se seng.</p> <p>Bakudi ba palama koloi ya bakudi e utlwalang ka selo sa yona se ikgethileng.Ho na le dikoloi tse tsamaisang melaetsa kapa mangolo ka potlako</p> <p>Tse Palangwang-The Poster</p> 
--	--

boneng(mohala,a arabe dipotso le ditaelo)

LO:2 Ho Bua

AS:4O nka karolo phaposing ya boithutelo le puisano ho ya ka dihlotshwana ka:

4.4Ho bontsha tlhomphe ditokelong tsa ba bang le maikutlong a ba bang,

4.5Ho nehana ka puo bakeng sa mosebetsi wa sehlopha sa hae.

LO:3 Bala O Senola

AS:1Sebedisa dithusa-thuto ho etsa moelelo.

1.1Hlalosa ho ya ka bokantle ba buka hore na pale e bua ka eng.

1.2Ho ya ka dintshwantsho,dingolwa le dipapatso.

-Hlalosa melaetsa ya bohlokwa.



-Qolla sepheo,bamamedi le hore na difumaneha ka mefuta ofe.

AS:2Etsa moelelo wa mokotaba wa tse ngotsweng

2.1A ipalle kapa a bale le morutabana

2.2A bala melawana e bonolo ka phaposing ya borutelo

2.3A bala mokotaba o nang le moelelo o bonolo kapa o thata(mohlala:dibuka tse nang le pale tsa nnete,ditumediso le memo,a be bale mantswe.

LO:4 Ho Ngola

AS:1Sebedisa mongolo wa mathamo ho bontsha mekgwa ya ho ngola.

1.1Ho nka karolo sehlotshwaneng.

1.2Ho abelana maikutlo le



ba bang mmoho le morutabana.

1.3Ho kgetha sehloho seo a tlang ho se ngola se maemong a dilemo tsa hae.

AS:7Ngola ka potlako le ka makgethe ka ho:

7.1Sebedisa disebediswa tsa ho ngola ka nepo.

7.2Bopa mabitso a bonolo ka nepo

LO:5Nahana O Batla Mohlodi Wa taba

AS:2Sebedisa puo ho nahana le ho tsepamisa maikutlo ka ho:

2.3Hlokomela tse tshwanang le tse sa tshwaneng.

LO:6Kaho Le Tshebedisa Ya Puo

AS:1Bapisa medumo mantsweng le ditlhakung



- Morutabana o balla bana seratswana.
- Ba bala hong le morutabana
- Ba ntsha mooko-taba wa pale hore e bua ka eng ba be ba ntshe maikutlo a bona
- Ba peleta mabitso a matjha ba sebedisa difoniki ba be ba a bale. Ba bala ba le bang
- Ba ngola mabitso le morutabana ho banka ya mantswe ba iketsetsa lebukantswe

<p>ka ho:</p> <p>1.1 Sebedisa difoniki ho peleta mantswe a sa tlwaelehang</p>	<p>-Ba araba dipotso</p> <p>-Ba sebetsa ka dihlopha ba qoqa ka mesebetsi ya dipalangwang ba be ba fane ka tlaleho.</p> <p>-Ba kgetha mofuta ka nngwe mme ba bua ka wona</p> <p>-Ba ngola maikutlo a bona.</p> <p>-Ba etsa dibukana tsa bona.</p> <p>-Ba kgetha malatodi seratswaneng.</p> <p>-Ba etsa kerafo.</p> <p>These are just guidelines,you are allowed to use as many resources as you wish.</p>	
<p><u>DISEBEDISWA</u></p> <p>Ditshwantsho,dipapetlo,dipapetlwana,dimakasini,dikere,boka,dibuka,buka ya pale</p>		
<p><u>TSELA YA HO LEKOLA</u></p>		
Mekgwa	Tsela	Disebediswa
Morutabana	Dipuisano	Memorandum
Dihlopha	Written Responses	Observation Sheet
Moithuti ka boyena	Drawings	Rating Scale
	Test	Checklist
	Mind maps	

Week 7-8

Dikahare:Kgwebo

Sehloho:

LO:1Ho mamela

AS:1Mamela ka hloko nako e telele o be o arabe ka tatellano ho latela melao eo o e nehilweng.

AS:2Bontsha ho mamela le tlhomphe ho motho ya buang,o arabe o be o botse dipotso bakeng sa tlhakisetso,o hlakise maikutlo a hao ho seo o se utlwileng haeba ho hlokeha.

LO:2 Ho Bua

AS:1Itlhalose bowena le tse potileng

AS:4Ho nka karolo phaposing ya boithutelo le puisano ho ya ka dihlotshwana ka:

4.4Ho bontsha hlomphe ditokelong tsa ba bang le maikutlong a ba bang

4.7Ho araba dipotso

LO:3 Bala O Senola

AS:1Sebedisa dithusathuto ho etsa moelelo

Tsela tsa ho ruta le ho bala



<p>1.2Ho ya ka ditshwantsho,dingolwa le dipapatso.</p> <p>AS:3A hlokomela ditlhaku le mabitso a ntshe moelelo dingolweng tse telele,</p> <p>Mohlala-dipale</p> <p>3.1A bala ka potlako le ka bolokolohi</p> <p>3.2A balla hodimo a bile a sebedisa tsela e nepahetseng ya ho bua le modumo</p> <p>3.3A latela tshebediso e nepahetseng ya kaho ya mantswe le kutlwisiso a bile a lepa ho etsa moelelo</p> <p>3.4A latela tsela e nepahetseng ya ho bala,a phetapheta,a phomola a bile a pheta mabitso pele a balla hodimo</p> <p><u>LO:4Ho Ngola</u></p> <p>AS:2Ngola ho latela sepheo ka makgwa e fapaneng.</p> <p>2.2Ngola melaetsa ya dikarete le mangolo.</p> <p><u>LO:5Nahana O Senola</u></p> <p>AS:3Sebedisa puo ho fuputsa</p> <p>3.2Fana ka diphetho le boikgethelo,</p> <p>3.4Sebedisa mekgwa e bobebe ho fumana</p>	<p>-Morutabana o sebedisa buka e kgolo kapa pale e ngotsweng ho papetlwa e buang ka kgwebo le baithuti(shared reading)</p> <p>-Ba ntsha mooko-tabo wa pale hore e bua ka eng ba be ba ntshe maikutlo a bona.</p> <p>-Ba etse tatellano ya pale.</p> <p>-Ba peleta mabitso a matjha ba sebedisa difoniki ba be ba a bale.</p> <p>-Ba ngola mabitso le morutabana ho banka ya mantswe ba iketsetsa lebukantswe.</p> <p>-Tataisa bana ba balle hodimo ka potlako(guided)ba be ba tsebe ho bala ba le bang pale ena</p> <p>-Etsa bonnete ba hore baithuti ba tseba ho pheta pale ka tatellano,ba be bantse maikutlo a bona ka se etsahetseng paleng.</p> <p>-Ho na le puisano ka poustara.</p> <p>-Baithuti ba araba dipotso tse mabapi le pale.</p> <p>-Baithuti ba arolwa ka dihlopha ho ya ka bokgoni ba ho bala (Group reading)</p> <p>- Baithuti ba ngola moqoqo o mokgutshwane ba hlokomela matshwao a puo.</p> <p>-Bapala Spaza Shop.</p> <p>-Ba iqapela dipale ba dikopanye ba etse dibuka tsa bona.</p>
--	--

le ho ngola diphuputso.	Hlokomela: Morutabana o eletswa ho tadima moralo e meng ka dihlooho tse ding. Use as many resources.
-------------------------	---

DISEBEDISWA

Dikere, makasine, Buka ya dipale, Makasine, Buka ya dipale, Postara, Papetlo

Tsela ya ho lekola

Tsela	Mekgwa	Disebediswa
Puomolomo,	Morutabana	Observation Sheet
Practical	Baithuti	Checklist
Written Responses	Groups	Test

TJHEBO YA TITJHERE

GOOD LUCK!